

Mensahe 3

Yuta sa Trigo ug Cebada

Basahong Kasulatan: Deut. 8:8a; Juan 11:25; 12:24-25; 1 Cor. 15:20; Efe. 1:20

I. Naghulagway ang trigo sa Deuteronomio 8:8a sa nagpakatawo, gilansang sa krus, ug gilubong nga Cristo—Juan 12:24:

- A. Sa hingpit nga pagpangalagad ni Cristo sa hugna sa pagpakatawo Niya, gidala Niya ang walay kinutobang Dios nganha sa tawong may kinutoban—1:1, 14:
1. Isip tawong may kinutoban, nalimitihan sa panahon ug dapit si Cristo diha sa unod—7:6, 10:
 - a. Ang Ginoo mao ang walay kataposan ug walay kinutobang Dios, apan nagkinabuhi Siya dinhi sa yuta isip tawo, nga gilimitihan sa panahon—v. 6.
 - b. Bisag Dios nga makagagahom-sa-tanan ang Ginoo, isip tawong gilutos, nalimitihan Siya sa Iyang paglihok—v. 10.
 2. Isip tawong may kinutoban, nalimitihan sa kahibalo si Cristo diha sa unod—Mat. 24:36; Luc. 2:40, 52; itandi sa Juan 7:15; Mar. 6:1-3.
 3. Isip tawong may kinutoban, dunay natural, tawhanong kinabuhi ug nagsalig nga pagkabuhi si Cristo diha sa unod—Juan 10:11, 15, 17; 6:57; Mat. 14:19.
- B. Nahimong kaha ang pagka-tawo ni Cristo pinaagi sa pagpakatawo Niya nga nagtago sa pagkadios Niya ug tungod niana natago ang Iyang himaya—Juan 1:14; 12:23-24; Luc. 12:50:
1. Kay natago man ang himaya sa Iyang pagkadios sa kaha sa Iyang pagka-tawo, giduot ug gipugngan si Ginoong Jesus, nangandoy nga mabautismohan sa bautismo sa Iyang kamatayon aron makagula ang himaya sa Iyang pagkadios—v. 50.
 2. Moagi gyod ang Ginoo og pagkamatay sa lawas aron mahubaran gikan sa Iyang unod ang Iyang walay kinutoban nga diosnong pagkamao ug diosnong kinabuhi.
 3. Nahulog si Ginoong Jesus sa yuta ug namatay, ug gipagula Siya nianang kamatayona gikan sa kaha sa Iyang pagka-tawo—Juan 12:24:
 - a. Nahulog Siya sa yuta ug namatay aron makagula ang Iyang diosnong elemento, ang Iyang diosnong kinabuhi, gikan sa sulod sa kaha sa Iyang pagka-tawo.
 - b. Nawad-an sa kalagnong kinabuhi Niya si Ginoong Jesus, isip lugas sa trigo nga nahulog sa yuta, pinaagi sa kamatayon aron makagula ang Iyang diosnong kinabuhi.
- C. Taliwala sa mga sitwasyong naglimiti ug nagduot nato, makasinati ta ni Cristo nga lugas sa trigo—v. 24:

MGA TALAMDAN SA PAGBANSAY

Mensahe 3 (sumpay)

1. Kon sa pagkamagbubuot sa Ginoo ibutang ta Niya sa sitwasyon nga gilimitihan ta, kun giduot ta, masinati nato ang Ginoo isip trigo—Rom. 8:28.
2. Kon makontak nato ang Ginoo diha sa atong mga sirkumstansya nga gilimitihan, makaamgo ta nga Siya ang walay kinutoban nga Dios nga nahimong tawong may kinutoban ug nga duna Siyay gahom nga makaagwanta sa tanang paglimiti—Fil. 4:13.
3. Naa sa sulod nato si Cristo nga atong kinabuhi isip lugas sa trigo aron makinabuhi nato ang kinabuhi Niya nga nagpakatawo, kun gilimitihan—Col. 1:27; 3:4.
4. Kon mokontak ta sa Ginoo, masinati nato Siya nga lugas sa trigo, ug diha Niya makontento ta sa atong sitwasyon—Fil. 4:11-12.
5. Isip trigo, si Cristo ang kinabuhi nato nga maghimo natong andam magpalimiti, mamatay, ilubong, ug mabalewala; kini ang kasinatian ni Cristo nga trigo—Juan 12:24-25.

II. Samtang nagtimaan ang trigo sa nagpakatawo, gilansang sa krus, ug gilubong nga Cristo, nagtimaan ang cebada sa nabanhawng Cristo—Deut. 8:8a:

- A. Sa maayong yuta, unang mahinog ang cebada kaysa ubang lugas; busa, kini ang mga unang-bunga—1 Cor. 15:20:
 1. Kay una mang mahinog ang cebada, kini ang mga unang-bunga sa alanihon—ang hulagway sa nabanhaw ug walay kinutobang Cristo—v. 20.
 2. Malipayon tang nasayod nga si Cristo ang cebada, ang nabanhawng Cristo sa sulod nato, ug nga makatagbo Siya sa tanang sitwasyon.
 3. Si Cristo nga mga unang-bunga sa pagkabanhaw mao ang Panganaay sa mga minatay aron mahimo Siyang Ulo sa Lawas (Col. 1:18; Efe. 1:20-23); kay nabanhaw na man Siya, nga Ulo sa Lawas, mabanhaw sab ta, nga Lawas.
 4. Isip mga unang-bunga, nahimong tinapay sa kinabuhi si Cristo; busa, ang mga tinapayng cebada nagtimaan ni Cristo diha sa pagkabanhaw nga kalan-on nato—Juan 6:48:
 - a. Nagtimaan sa kaakohan ang numero singko; nagpakita kini nga makahimo sa pagpangako ang nabanhawng Cristo.
 - b. Sa mokaon ta ni Cristo nga tinapayng cebada, mahimo tang tinapayng cebada nga makapakaon sa uban og Cristo nga nasinati nato.
 5. Pinaagi sa lima ka tinapayng cebada, gipakaon ni Ginoong Jesus ang lima ka libo ka tawo nga may napulog duha ka basket nga salin sa mga pinikas; kini ang pagkabanhaw—Mat. 14:14-21; Juan 6:9, 13.
- B. Ingon nga gihulagwayan sa cebada, walay kinutoban ang nabanhawng Cristo—Fil. 4:13:

YUTA SA TRIGO UG CEBADA

Mensahe 3 (sumpay)

1. Nagpasabot ang trigo sa pagpakatawo, kamatayon, ug paglubong ni Cristo, ug human niini, nagpasabot ang cebada sa Iyang pagkabanhaw, sa nabanhawng Cristo—Juan 11:25; Efe. 1:20.
2. Sa usa ka bahin, masinati nato ang may kinutobang Jesus nga gitiman-an sa trigo; sa laing bahin, masinati nato ang walay kinutobang Cristo nga gitiman-an sa cebada—Juan 12:24; 6:9, 13:
 - a. Sa pagpakatawo ni Jesus may kinutoban gyod Siya, apan sa Iyang pagkabanhaw wala Siyay kinutoban—Luc. 12:49-50; 24:5-6, 26, 34, 46.
 - b. Samtang walog sa kamatayon ang trigo, bukid sa pagkabanhaw ang cebada.
3. Aron makasinati sa trigo, sa may kinutobang Jesus, iaplikar gyod nato ang cebada, ang walay kinutobang Cristo; mosunod ta sa may kinutobang Jesus diha sa gahom sa nabanhawng Cristo—Heb. 13:12-13.
4. Makahimo ta sa tanang butang diha Niya nga naggahom nato kay Siya man ang nabanhaw ug walay kinutobang Cristo—Fil. 4:13.
5. Makasinati ngani ta ni Cristo nga trigo, makasiguro ta nga mosunod gyod ang pagsinati nato ni Cristo nga cebada—Deut. 8:8a.
6. Sa pagkatinuod, aron makasinati ni Cristo nga lugas sa trigo, ang may kinutobang Jesus, iaplikar gyod nato Siya nga cebada, ang nabanhawng Cristo—Juan 12:24-25.
7. Dili ta makatagbo sa atong mga panginahanglan nga kitakita ra, apan sa sulod nato, makatagbo sa tanang panginahanglan ug manghingapin pa man ngani ang tinapayng cebada, nga bahin sa walay kinutoban ug nabanhawng Cristo—11:25.
8. Ang nabanhawng Cristo mao ang tinapayng cebada; wala gyoy makaulang o makalimiti ba Niya.
9. Kon makahinumdom ta nga si Cristo ang cebada sa sulod nato, inigtambong nato sa tigom, maaplikar nato Siya nga cebada aron magpakaon sa uban pinaagi sa atong pag-ampo o panghimatuod.